

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

KANTONALNO TUŽILAŠTVO/KANTONALNO TUŽITELISTVO

T R A V N I K

Broj: T06 0 KT RZ 0006279 12

Travnik, 22.09.2014.godine

KANTONALNOM SUDU U NOVOM TRAVNIKU

Sudiji za prethodno saslušanje –

NOVI TRAVNIK

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) i člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, podižem:

O P T U Ž N I C U

PROTIV: DRAGO VUKADINOVIĆ, rođen dana 10.01.1970. godine u mjestu Putiš,

ŠTO JE

Tokom rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između Armije BiH i HVO-a na području Busovače, kao pripadnik HVO-a i to Centar SISA zbornu područje Vitez, postupao suprotno odredbama Zajedničkog člana 3., člana 42. i 43., te člana 147. Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba tokom rata od 12.08.1949. i člana 4. stav 1. i 2. tačka a) Dodatnog protokola II uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 8. juna 1977. godine, te je zajedno sa drugim nepoznatim pripadnicima HVO-a, kršio pravila međunarodnog prava prema civilnom stanovništvu na način da je mučio, nanosio teške tjelesne povrede, nečovječno postupao, i pljačkao imovinu civilnog stanovništva, pa je tako :

I) Krajem aprila i početkom maja mjeseca 1993. godine, u mjestu Luke, općina Busovača, nakon što su bili odvedeni i zatvoreni suprug i sinovi Š. N. u logor Kaonik u Busovači, dolazio zajedno sa drugim nepoznatim pripadnicima HVO-a u dva navrata u kuću Š. N. gdje su joj zajedno prijetili i vršili pretres kuće, pljačkali stvari uključujući ličnu garderobu i tehničke stvari, videorekoder, parfeme, garderobu, da bi joj Drago Vukadinović prijetio i govorio „Šta čekaš balinkuro, odlazi odavde, ovo je naša zemlja“, izazivajući veliki strah i duševnu bol kod oštećene Š. N.

II) Neutvrđenog dana tokom juna mjeseca 1993. godine u poslijepodnevnom časovima, u mjestu Luke, općina Busovača, zajedno sa drugim nepoznatim pripadnikom HVO-a nakon što su dovezli jednu hrvatsku porodicu

izbjeglu iz mjesta Čukle do kuće Š. N., Drago Vukadinović je na istu fizički nasrnuo, tako što ju je udario rukama i nogama po cijelom tijelu nanijevši joj teške tjelesne povrede u vidu nasilnog krvarenja iz ženskih organa i bubrega, zatim je silom istjerao iz njene kuće, pri tome prijeteći, da će joj ubiti sina koji je bio zatvoren u logoru u Kaoniku u Busovači, nazivajući je pogrđnim imenima, da bi u njenu kuću uselio porodicu hrvatske nacionalnosti iz mjesta Čukle, a Š. N. naredio da ode u kuću F. i A. B., da bi sutra došao u prijepodnevnim časovima, zajedno sa drugim nepoznatim vojnicima HVO-a do kuće F. B. u kojoj se nalazila Š. N., pa je naredio F. B. da izađe iz kuće, a zatim je na spratu kuće udario Š. N. po čitavom tijelu i držeći je za kosu udario njenom glavom od drveni sto, dok je A. B. bio u dvorištu i slušao zapomaganje i jauke Š. N., pa je Drago Vukadinović udarajući istu prijetio joj i tražio da mu da pare i zlato govoreći da će je zaklati, nakon čega je nepoznati vojnik HVO-a našao pare koje je Š. N. ranije sakrila u sećiju u kući F. B., u iznosu od 16500-17000 DM, koje je potom uzeo Drago Vukadinović, da bi nakon toga zajedno sa drugim nepoznatim pripadnicima HVO-a, napustili kuću, nakon čega je Š. N. napustila mjesto Luke i područje općine Busovača.

Dakle, Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u vrijeme oružanog sukoba između Armije BiH i HVO-a, kao pripadnik HVO-a i to centar SISA zbornu područje Vitez, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, prema civilnom stanovništvu pljačkao imovinu, mučio, nanosio teške tjelesne povrede, nečovječno postupao prema Š. N.

ČIME JE UČINIO krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. preuzetog KZ SFRJ u vezi sa članom 22. KZ SFRJ